

302.

Na osnovu člana 174 stav 2 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti ("Službeni list CG", br. 36/15 i 18/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. februara 2020. godine, donijela je

UREDBU O UNIFORMI, OZNAKAMA ZVANJA, NAORUŽANJU, VOZILIMA I POSEBNOJ OPREMI SLUŽBENIKA OBEZBJEĐENJA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom propisuju se izgled uniforme i oznake zvanja koje nose službenici koji vrše poslove obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: službenici obezbjeđenja), kao i vrste naoružanja, vozila i posebne opreme koje koriste službenici obezbjeđenja.

Član 2

Izrazi koji se u ovoj uredbi koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. IZGLED UNIFORME

Član 3

Uniformu službenika obezbjeđenja čine:

- 1) kapa kačket;
- 2) potkapa;
- 3) jakna sa termo-ulоškom koji se skida;
- 4) pantalone;
- 5) džemper;
- 6) košulja dugih rukava;
- 7) košulja kratkih rukava;
- 8) majica kratkih rukava;
- 9) dvodjelni termo veš;
- 10) čarape;
- 11) rukavice;
- 12) cipele plitke;
- 13) cipele duboke;
- 14) kišna pelerina; i
- 15) kaiš.

Član 4

Djelovi uniforme iz člana 3 ove uredbe imaju sljedeći sastav, kroj i boju:

- 1) kapa kačket je od platna tamnoplave boje;
- 2) potkapa je sa prorezima za oči, crne boje, od tankog prozračnog platna;
- 3) jakna je od nepromočivog materijala, sa termo-ulоškom koji se može skinuti, sa jednopropusnom membranom, tamnoplave boje, sa natpisom na ledima "ZATVORSKA POLICIJA", ispisanim fluorescentnim slovima bijele boje;
- 4) pantalone su od platna (poliester i pamuk), nepromočive, tamnoplave boje;
- 5) džemper je od vunenog prediva, tamnoplave boje, sa ojačanjima na ramenima i rukavima u predjelu laktova i sa našivenim čičak trakama na lijevoj i desnoj strani grudi i lijevom rukavu u predjelu nadlaktice;

6) košulja dugih rukava je od platna (pamuk i poliester), tamnoplave boje, sa našivenim džepovima sa kapnama u visini grudi i čičak trakama na lijevoj i desnoj strani grudi, iznad džepova i lijevom rukavu u predjelu nadlaktice;

7) košulja kratkih rukava je od platna (pamuk i poliester), tamnoplave boje, sa našivenim džepovima sa kapnama u visini grudi i čičak trakama na lijevoj i desnoj strani grudi, iznad džepova i lijevom rukavu;

8) majica kratkih rukava je anatomskega oblike, sirovinskog sastava pamuk 98% i elastin 2%, tamnoplave boje i nosi se ispod košulje ili džempera;

9) dvodjelni termo veš je od poliestera, nepromočiv, tamnoplave boje;

10) čarape su od pamuka, tamnoplave boje;

11) rukavice su od nepromočivog platna sa ojačanjem na prstima, crne boje;

12) cipele plitke su od kože, bez ukrasa, crne boje, na vezanje;

13) cipele duboke su od kože, nepromočive, bez ukrasa, crne boje;

14) kišna pelerina je sa kapuljačom, tamnoplave boje; i

15) kaiš je od platna, crne boje.

Djelovi uniforme iz stava 1 tač. 4 do 7 ovog člana prilagođeni su anatomskoj građi muškarca, odnosno žene.

Član 5

Uniformu službenika obezbjeđenja organizacione jedinice Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nadležne za poslove sprovodničkog obezbjeđenja i organizacione jedinice nadležne za poslove obezbjeđenja u vanrednim situacijama, pored djelova uniforme iz člana 3 ove uredbe, čine i djelovi uniforme za izvršavanje posebnih zadataka.

Djelovi uniforme iz stava 1 ovog člana su:

1) kombinezon;

2) potkombinezon;

3) prsluk; i

4) majica kratkih rukava "polo".

Član 6

Kombinezon je od nepromočivog materijala, tamnoplave boje, uobičajenog kroja, sa natpisom na leđima "ZATVORSKA POLICIJA", ispisanim fluorescentnim slovima bijele boje, sa našivenim čičak trakama na lijevoj i desnoj strani grudi, iznad džepova i lijevom rukavu u predjelu nadlaktice.

Potkombinezon je jednodjelni, uobičajenog kroja, tamnoplave boje.

Prsluk je od nepromočivog materijala, uobičajenog kroja, tamnoplave boje sa natpisom na leđima "ZATVORSKA POLICIJA", ispisanim fluorescentnim slovima bijele boje i sa našivenim čičak trakama na lijevoj i desnoj strani grudi, iznad džepova.

Majica kratkih rukava "polo" je od platna (pamuk i poliester), tamnoplave boje, sa natpisom na leđima "ZATVORSKA POLICIJA", ispisanim fluorescentnim slovima bijele boje i sa našivenim čičak trakama na lijevoj i desnoj strani grudi i lijevom rukavu i prilagođena je anatomskoj građi muškarca, odnosno žene.

Član 7

Na spolnjem dijelu uniforme službenika obezbjeđenja, na desnoj strani grudi, nose se označke zvanja iz člana 12 ove uredbe.

Član 8

Na uniformi se nalaze posebne označke:

1) označka na kapi - na centralnom, čeonom dijelu kape;

- 2) amblem - na sredini nadlaktice lijevog rukava spoljnog dijela uniforme;
- 3) službena značka - na lijevoj strani grudi, na spoljnem dijelu uniforme; i
- 4) traka sa imenom i prezimenom – na desnoj strani grudi, na spoljnem dijelu uniforme, ispod oznake zvanja.

Član 9

Oznaka na kapi je ovalnog oblika, dimenzija 5 x 4 cm, sa Grbom Crne Gore u sredini, oivičena linijom zlatnožute boje, širine 1 mm, izrađena od plastificiranog materijala utisnutog na platnu boje uniforme, sa čičak trakom na poleđini.

Izgled oznake na kapi dat je u prilogu koji je sastavni dio ove uredbe (Prilog 1).

Član 10

Amblem je kružnog oblika, prečnika 7,5 cm, sa Grbom Crne Gore u centralnom dijelu, i natpisom "CRNA GORA" iznad Grba Crne Gore, ispisanim polukružno, latiničnim pismom, slovima zlatnožute boje, visine 6 mm i debljine 2 mm, i natpisom "UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA", ispod Grba Crne Gore, ispisanim polukružno, latiničnim pismom, slovima visine 4 mm i debljine 1 mm.

Amblem je vezen na čvrstoj platnenoj podlozi boje uniforme službenika obezbjeđenja, sa čičak trakom na poleđini.

Izgled amblema dat je u prilogu koji je sastavni dio ove uredbe (Prilog 2).

Član 11

Način nošenja i rokove trajanja uniforme službenika obezbjeđenja propisuje Ministarstvo pravde.

III. OZNAKE ZVANJA

Član 12

Oznake zvanja službenika obezbjeđenja su za:

- 1) glavnog zatvorskog inspektora - tri zlatnožuta širita sa dvije zvjezdice zlatnožute boje;
- 2) zapovjednika zatvorske policije - tri zlatnožuta širita sa jednom zvjezdicom zlatnožute boje;
- 3) savjetnika za bezbjednost - tri zlatnožuta širita;
- 4) starijeg nadzornika zatvorske policije I klase - dva zlatnožuta širita sa tri zvjezdice zlatnožute boje;
- 5) starijeg nadzornika zatvorske policije - dva zlatnožuta širita sa dvije zvjezdice zlatnožute boje;
- 6) nadzornika zatvorske policije - dva zlatnožuta širita sa jednom zvjezdicom zlatnožute boje;
- 7) saradnika za bezbjednost - dva zlatnožuta širita;
- 8) starijeg zatvorskog policajca I klase - dva srebrnasta širita sa tri zvjezdice srebrnaste boje;
- 9) starijeg zatvorskog policajca - dva srebrnasta širita sa dvije zvjezdice srebrnaste boje;
- 10) zatvorskog policajca - jedan srebrnasti širit sa dvije zvjezdice srebrnaste boje;
- 11) zatvorskog policajca - vozača - jedan srebrnasti širit sa jednom zvjezdicom srebrnaste boje.

Za pripravnika koji se osposobljava za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica oznaka zvanja sastoji se od jednog širita srebrnaste boje.

Član 13

Širit je pravougaonog oblika, dimenzija 44 x 10 mm i izrađen je od plastificiranog materijala.

Širit se postavlja paralelno u donjem dijelu podloge za oznake zvanja, na rastojanju od 10 mm od donjeg dijela podloge.

Rastojanje između širita je 5 mm.

Član 14

Zvjezdica je sa četiri kraka, reljefne izrade, prečnika 15 mm, računajući od vrhova suprotnih krakova i izrađena je od plastificiranog materijala.

Centar zvjezdice simetrično je uzdignut u odnosu na krakove zvjezdice.

Član 15

Podloga za oznake zvanja službenika obezbjeđenja je u boji uniforme, pravougaonog oblika, dimenzija 8 x 5 cm.

Oznake zvanja zatvorski policajac - vozač, zatvorski policajac, stariji zatvorski policajac i stariji zatvorski policajac I klase opšivene su ispustom srebrnaste boje, širine 3 mm.

Oznake zvanja saradnik za bezbjednost, nadzornik zatvorske policije, stariji nadzornik zatvorske policije, stariji nadzornik zatvorske policije I klase, savjetnik za bezbjednost, zapovjednik zatvorske policije i glavni zatvorski inspektor opšivene su ispustom zlatnožute boje, širine 3 mm.

Član 16

Jedna zvjezdica se postavlja simetrično u odnosu na širite, a rastojanje od zvjezdice do širita iznosi 10 mm, posmatrajući pod pravim uglom rastojanje od centralne tačke na zvjezdici do prve duže ivice bližeg širita.

Dvije zvjezdice se postavljaju paralelno sa širitima, a rastojanje od zvjezdica do širita iznosi 10 mm posmatrajući pod pravim uglom rastojanje od centralnih tačaka na zvjezdicama do prve duže ivice bižeg širita. Rastojanje između zvjezdica iznosi 20 mm, računajući rastojanje između centralnih tačaka na zvjezdicama.

Tri zvjezdice se postavljaju u obliku jednakokrakog trougla, pri čemu se dvije zvjezdice postavljaju paralelno sa širitima na rastojanju od 10 mm, posmatrajući pod pravim uglom rastojanje od centralnih tačaka na zvjezdicama do prve duže ivice bližeg širita. Rastojanje između zvjezdica iznosi 10 mm, računajući rastojanje između centralnih tačaka na zvjezdicama.

Član 17

Izgled oznaka zvanja službenika obezbjeđenja dat je u prilogu koji je sastavni dio ove uredbe (Prilog 3).

IV. NAORUŽANJE

Član 18

Naoružanje službenika obezbjeđenja sastoји se od osnovnog i posebnog naoružanja, sa pripadajućom municijom.

Član 19

Osnovno naoružanje je kratko vatreno oružje - poluautomatski pištolj kalibra 9 mm.

Posebno naoružanje čine kratko i dugo vatreno oružje (repetirajuće, poluautomatsko i automatsko) kalibra do 20 mm, oružje za signalizaciju, hemijska sredstva, eksplozivna sredstva i oružje za ispaljivanje hemijskih sredstava, gumenih metaka i drugih vrsta metaka i projektila sa pripadajućom opremom.

V. VOZILA

Član 20

Službenici obezbjeđenja, u vršenju poslova u skladu sa Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, koriste vozila specijalne namjene.

Vozila iz stava 1 ovog člana su tamnoplave boje, na prednjem dijelu i na prednjim lijevim i desnim vratima imaju oznaku u obliku štita, širine 27 cm i visine 34 cm, tamnoplave boje, koji je oivičen linijom zlatnožute boje, debljine 2 mm. U vrhu štita nalazi se naziv "CRNA GORA", isписан vodoravno, latiničnim pismom, slovima zlatnožute boje, debljine 4 mm i visine 15 mm, a ispod je natpis "UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA", isписан u dva reda, latiničnim pismom, slovima debljine 5 mm i visine 25 mm. U donjem dijelu štita je četvorokraka zvijezda, dužine krakova 17 cm po dijagonalni, u čijem se središnjem dijelu nalazi Grb Crne Gore na tamnoplavoj podlozi, iznad kojeg je na polukružnoj lenti natpis "ZATVORSKA POLICIJA", isписан latiničnim pismom, u dva reda, slovima zlatnožute boje, debljine 3 mm i visine 9 mm. Grb Crne Gore i natpis "ZATVORSKA POLICIJA" oivičeni su krugom crvene boje, debljine 1 cm.

Vozila iz stava 1 ovog člana opremljena su uređajima za davanje posebnih zvučnih i svjetlosnih signala i imaju odvojen, osiguran prostor za transport pritvorenih i osuđenih lica koji je opremljen uređajima za ventilaciju i osvjetljenje.

Izgled oznake iz stava 2 ovog člana dat je u prilogu koji je sastavni dio ove uredbe (Prilog 4).

Član 21

Izuzetno od člana 20 ove uredbe, kad priroda zadatka to zahtijeva, službenici obezbjeđenja mogu koristiti i vozila bez oznaka, natpisa i uređaja, vozila posebne konstrukcije sa zaštitom od lakog vatrenog oružja, kao i ambulantna vozila.

VI. POSEBNA OPREMA

Član 22

Posebna oprema službenika obezbjeđenja sastoji se od:

- 1) osnovne opreme; i
- 2) specijalne opreme.

Član 23

Osnovnu opremu čine:

- 1) opasač sa futrolom za pištolj, futrolom za ručni radio uređaj, futrolom za rezervni okvir, futrolom za sredstva za vezivanje, futrolom za ručni sprej i gajkom za službenu palicu;
- 2) službena palica;
- 3) sredstvo za vezivanje ruku (lisice) sa ključem;
- 4) ručni sprej sa nadražujućim dejstvom; i
- 5) ručna lampa sa punjivom baterijom.

Član 24

Specijalnu opremu čine:

- 1) interventni šlem sa vizirom;
- 2) zaštitna maska;
- 3) interventni prsluk;
- 4) zaštitne rukavice;
- 5) štitnici za zglobove, potkoljenice i podlaktice;
- 6) interventni štit;
- 7) gumena palica (tonfa);
- 8) električni paralizator;
- 9) lisice za jednokratnu upotrebu - plastične trake za vezivanje;
- 10) sredstva veze (statični i ručni radio uređaji i interfonski uređaji);
- 11) skener ručnog prtljaga;
- 12) ručni detektor metala;
- 13) uređaj za detekciju psihoaktivnih supstanci;
- 14) uređaj za otkrivanje signala mobilne telefonije;
- 15) uređaj za ometanje signala mobilne telefonije; i
- 16) sistem za kontrolu pristupa i identifikaciju pomoću čitača.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Akt iz člana 11 ove uredbe donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 26

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju da važe Uredba o uniformi, naoružanju, vozilima i posebnoj opremi službenika obezbjeđenja u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ("Službeni list CG", broj 65/16) i Uredba o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i oznakama zvanja službenika obezbjeđenja u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ("Službeni list CG", broj 62/16).

Član 27

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-599

Podgorica, 20. februara 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

OZNAKA NA KAPI

Prilog 1



AMBLEM


Prilog 2




OZNAKE ZVANJA

Prilog 3


GLAVNI ZATVORSKI INSPEKTOR



ZAPOVJEDNIK ZATVORSKE POLICIJE



SAVJETNIK ZA BEZBJEDNOST



STARJI NADZORNIK ZATVORSKE
POLICIJE I KLASE



STARJI NADZORNIK ZATVORSKE
POLICIJE



NADZORNIK ZATVORSKE POLICIJE



SARADNIK ZA BEZBJEDNOST



STARJI ZATVORSKI POLICAJAC I KLASE



STARJI ZATVORSKI POLICAJAC



ZATVORSKI POLICAJAC



ZATVORSKI POLICAJAC - VOZAČ



PRIPRAVNIK



OZNAKA NA VOZILIMA SPECIJALNE NAMJENE

Prilog 4



303.

Na osnovu člana 12 st. 2 i 3 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", broj 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore na sjednici od 27. februara 2020. godine, donijela je

**ODLUKU
O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCJENU RIZIKA BEZBJEDNOSTI
CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA**

1. Obrazuje se Komisija za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu:

- 1) Krsto Pavićević, predsjednik;
- 2) Luka Bulatović, član;
- 3) Vesko Damjanović, član.

2. Zadatak Komisije je da u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, izvrši procjenu rizika za aerodrome Podgorica i Tivat, uz uvažavanje metodologije Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) i Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC).

3. Procjenu rizika Komisija vrši najmanje jednom godišnje, o čemu obavještava Nacionalni odbor za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, organ državne uprave nadležan za poslove vazdušnog saobraćaja i Agenciju za civilno vazduhoplovstvo.

4. Komisija se obrazuje na period od četiri godine.

5. Članovima Komisije pripada naknada za rad u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada ("Službeni list CG", br. 26/12 i 27/13).

6. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva ("Službeni list CG", broj 13/16).

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:07-672

Podgorica, 27. februara 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

304.

Na osnovu člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), Vlada Crne Gore na sjednici od 5. marta 2020. godine, donijela je

**ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO
URBANISTIČKOG PLANA GLAVNOG GRADA PODGORICA**

Član 1

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica ("Službeni list CG", br. 32/18, 57/18 i 39/19) poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3a

Zabranjuje se građenje u zahvatu:

- Detaljnog urbanističkog plana „Nova Varoš 2“ ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 32/18) u Zoni A, na UP 31, UP 32, UP 33 i UP 51, i u Zoni D na UP 27, UP 28, UP 30, UP 32, UP 33 i UP 35,
- Detaljnog urbanističkog plana „Zagorič 1- dio zone A“- izmjene i dopune ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 24/13) na UP 35, UP 38, UP 39, UP 40, UP 41 i UP 42 i za saobraćajnice „Ul. Nova 8“ i „Ul. Nova 9“.

Zabrana građenja iz stava 1 alineja 1 ovog člana, ne odnosi na adaptaciju i rekonstrukciju objekata u postojećim gabaritima u Zoni D.

Zabrana građenja primjenjivaće se do donošenje plana generalne regulacije Crne Gore.“

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-1061

Podgorica: 5. marta 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

305.

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. februara 2020. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVARANJU DIJELA MJEŠOVITE KOMISIJE ZA
SPROVOĐENjE UGOVORA O UREĐENJU ODNOSA OD ZAJEDNIČKOG
INTERESA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I ISLAMSKE ZAJEDNICE U CRNOJ
GORI**

Član 1

U Odluci o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori („Službeni list CG“, broj 22/14) u članu 1 stav 1 tač. 1, 4, 5 i 6 mijenjaju se i glase:

- “1) Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava, kopredsjednik;
- 4) Aida Bojadžić, ovlašćeno službeno lice I za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti Direkcije za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti u Direktoratu za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, članica;
- 5) Milanka Otović, generalna direktorica Direktorata za imovinsko i normativno pravne poslove u Ministarstvu finansija, članica i
- 6) Gordana Nikolić, načelnica Direkcije za biomedicinu i transplantaciju u Direktoratu za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, članica.”

Član 2

Član 6 briše se.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:07-329

Podgorica, 6. februara 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

306.

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. februara 2020. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA ODLUKE O OBRAZOVARANJU DIJELA MJEŠOVITE KOMISIJE ZA
SPROVOĐENjE UGOVORA O UREĐENJU ODNOŠA OD ZAJEDNIČKOG
INTERESA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I JEVREJSKE ZAJEDNICE U CRNOJ
GORI**

Član 1

U Odluci o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori („Službeni list CG“, broj 22/14) u članu 1 stav 1 tač. 1, 2 i 3 mijenjaju se i glase:

“1) Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, kopredsjednica,

2) Aleksandar Dajković, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture, član i

3) Milena Roganović, Samostalna savjetnica I Odjeljenja za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu prosvjete, članica.”.

Član 2

Član 6 briše se.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:07-328

Podgorica, 6. februara 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

307.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2, 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG“, broj 12/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, donijelo je

**NAREDBA
O DOPUNI NAREDBE ZA PREDUZIMANjE
PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLJU,
SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA**

Član 1

U Naredbi za preuzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list CG“, br. 14/20 i 15/20), u članu 1 stav 1 u tački 6 poslije riječi: „Ministarstvo odbrane“ dodaju se riječi: „Agenciji za nacionalnu bezbjednost.“.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 8-501/20-129/199

Podgorica, 17. marta 2020. godine

Ministar,
dr Kenan Hrapović, s.r.

308.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 3, 4 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG“, broj 12/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, donijelo je

**NAREDBU
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U
ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG
KORONAVIRUSA**

Član 1

Naređuju se privremene mjere radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

- 1) obustava javnog prevoza putnika u međugradskom, prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu;
- 2) obustava javnog prevoza putnika u unutrašnjem željezničkom saobraćaju;
- 3) zatvaranje šalterskih sala područnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave za nekretnine;
- 4) obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja i javnih službi da sve odluke u postupcima koji se vode pred tim organima strankama dostave putem pošte;
- 5) zabrana rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena;
- 6) obaveza smještaja u karantin lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti, kao i lica koja dolaze iz zemalja sa visokim nivoom lokalne transmisije virusa. Lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim od novog koronavirusa moraju biti sama u prostoriji u karantinu;
- 7) preduzimanje kontinuiranih mjer praćenja smještaja u samoizolaciji lica koja dolaze iz zemalja sa umjerenim i niskim nivoom transmisije i nijesu došla organizovanim prevozom, uz strogo poštovanje ove mjere i kontrolu od strane nadležnih organa koji su dužni da podnesu krivičnu prijavu zbog nepoštovanja ove mjere, u skladu sa zakonom;
- 8) obustava prelaska preko graničnih prelaza Sitnica - Zupci na putnom pravcu Herceg Novi - Trebinje, Meteljka - Metaljka na putnom pravcu Pljevlja - Čajniče, Čemerno na putnom pravcu Pljevlja - Priboj;
- 9) zatvaranje frizerskih i kozmetičkih salona.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 8-501/20-129/200

Podgorica, 17. marta 2020. godine

Ministar,
dr **Kenan Hrapović, s.r.**

309.

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 2 al. 2 i 3 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 57/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**NAREDBU
O MJERAMA KOJE SE SPROVODE NA PROIZVODIMA AKVAKULTURE
NAMIJENjENIM ZA ISHRANU LJUDI PRILIKOM UVOZA IZ INDIJE***

1. Pošiljke proizvoda akvakulture namijenjene ishrani ljudi iz Indije mogu se uvoziti i stavljati u promet samo ako ih prati izvještaj o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima na prisutnost hloramfenikola, tetraciklina, oksitetraciklina, hlortetrafficlina i metabolita nitrofurana, izvršenim u mjestu porijekla na osnovu kojeg se obezbjeđuje garanacija da ne predstavlja opasnost za zdravje ljudi.

2. Laboratorijski izvještaj iz tačke 1 ove naredbe mora biti preveden na crnogorski jezik.

3. Uvoz pošiljki proizvoda akvakulture namijenjenih ishrani ljudi koja se uvoze iz Indije može se odobriti i ako ih ne prati izvještaj iz tačke 1 ove naredbe, pod uslovom da se svaka pošiljka prije stavljanja u promet podvrgne laboratorijskom ispitivanju na prisutnost hloramfenikola, tetraciklina, oksitetraciklina, hlortetrafficlina i metabolita nitrofurana.

4. Laboratorijska ispitivanja na prisutnost hloramfenikola, tetraciklina, oksitetraciklina, hlortetrafficlina i metabolita nitrofurana moraju biti izvršena na službenom uzorku, primjenom laboratorijskih metoda u skladu sa propisanim metodama.

5. Kad se pošiljka iz tačke 3 ove naredbe sastoji od proizvoda akvakulture koji potiču iz više objekata, uzimaju se uzorci za svaki pojedinačni objekat.

6. Pošiljka proizvoda akvakulture može se staviti u promet ako se laboratorijskim ispitivanjem iz tačke 3 ove naredbe utvrdi da ne sadrži hloramfenikol, tetraciklin, oksitetraciklin, hlortetrafficlin i metabolite nitrofurana.

7. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

* U ovu naredbu prenijete su odredbe Odluke Komisije broj 2010/381/od 8. jula 2010. o hitnim mjerama koje se primjenjuju na pošiljke proizvoda akvakulture uvezene iz Indije i namijenjenih ishrani ljudi

Broj: 05-312/20-1265/4

Podgorica, 27. februara 2020. godine

Ministar,
mr **Milutin Simović**, s.r.

310.

Na osnovu člana 10 stav 3 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni list CG”, broj 51/08 i 18/14), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, donijelo je

PROGRAM MONITORINGA UREĐAJA ZA UPOTREBU PESTICIDA*

Programom monitoringa uređaja za upotrebu pesticida (u daljem tekstu: Program) određuju se vršioc, broj uređaja i kontrolne liste za uređaje za upotrebu pesticida.

Cilj Programa je provjera tehničke ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za upotrebu pesticida i provjera pojedinačnih radnih djelova tih uređaja, kao i procjena rizika po rukovaoca ali i radnu i životnu sredinu.

Programom su određeni prioriteti u skladu sa dostupnim podacima o broju uređaja za upotrebu pesticida i program ne obuhvata ručne ili leđne motorne prskalice (bez barometra), kao i druge slične uređaje.

Prioriteti su definisani, u skladu sa analizom rizika, na osnovu dokaza o utvrđenim nepravilnostima sa ciljem utvrđivanja stvarnog uređaje za upotrebu pesticida kroz upotrebu kontrolnih lista.

Program se sprovodi radi: unaprjeđenja bezbjednosti radnika koji koriste uređaje za upotrebu pesticida, kao i drugih lica koja ulaze na tretirane površine ili se nalaze u blizini istih, smanjenja potencijalnih rizika od zagadenja životne sredine i radi efikasnije kontrole štetnih organizama.

Promjene na uređajima za upotrebu pesticida mogu da dovedu do navedenih rizika, pa ih je potrebno provjeravati u cilju utvrđivanja nepravilnosti, radi njihovog otklanjanja i sprovođenja pravovremenih mjera u cilju otklanjanja potencijalne opasnosti za ljude, bilje, životinje ili životnu sredinu.

Programom se obuhvataju poljoprivredni subjekti koji posjeduju uređaje za upotrebu pesticida i imaju znatne poljoprivredne površine na kojima upotrebljavaju pesticide, kao i poljoprivredni subjekti koji svoje poljoprivredne proizvode plasiraju na tržište radi dobijanja podataka o ispunjavanju propisanih uslova i ciljeva Nacionalnog plana za održivu upotrebu pesticida.

Pri izboru za monitoring uzimaju se u obzir slijedeći faktori: poljoprivredna površina, zastupljenost na tržištu, obim prometa, kao i podaci o neusaglašenostima iz prethodnih perioda.

Prema podacima iz literature, štetni organizmi ugrožavaju gajene biljke i prehrambene proizvode, smanjujući rodnost biljaka za 15 - 20 % u razvijenim zemljama i preko 40 % u nerazvijenim zemljama što je ujedno i glavni razlog upotrebe pesticida.

Uređaji za upotrebu sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: uređaji) su namijenjeni za primjenu sredstava za zaštitu bilja, uključujući djelove potrebne za rad uređaja (rasprskivač, manometar, filteri, oprema za čišćenje rezervoara), a koji se mogu koristiti na otvorenom polju ili u zatvorenom prostoru.

Zatvoreni prostor (*greenhouse*) je prohodan, statičan, zaštićen prostor za uzgoj kultura, uobičajeno sa spolnjom konstrukcijom i providnom zaštitom koja omogućuje kontrolisanu razmjenu materije i energije sa okolinom i koji sprječava oslobođanje sredstava za zaštitu bilja u životnu sredinu.

U praksi često primjena uređaja ne garantuje i efikasnost korišćenja.

Radi sigurnosti, zaštite zdravlja ljudi i životne sredine vlasnici uređaja najmanje jednom u tri godine, kod ovlašćenih pravnih lica (u daljem tekstu: pravno lice), treba da vrše provjeru tehničke ispravnosti radi označavanja uređaja. Novi uređaji se prvi put provjeravaju pet godina od dana kupovine.

Ravnomjerna raspodjela sredstava za zaštitu bilja na ciljnu površinu, obezbjeđuje se uređajima koji se koriste u skladu sa uputstvima proizvođača i koji su u skladu sa propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode i postupke ocjenjivanja usaglašenosti (u daljem tekstu: tehnički zahtjevi) u skladu sa Kontrolnom listom 1 dio A, a ovlašćena pravna lica vrše provjeru uređaja u skladu sa Kontrolnom listom 1 dio B pri čemu se izdaje potvrda o ispravnosti uređaja i vrši označavanje.

Osim zahtjeva datih u posebnom propisu koji uređuje zaštitu na radu, uređaji za:

- hemijsko tretiranje sjemenskog materijala treba da ispunjavaju i zahtjeve iz Kontrolne liste 1 dio C;
- zamagljivanje treba da ispunjavaju i zahtjeve iz Kontrolne liste 1 dio D;
- inkorporaciju granula treba da ispunjavaju i zahtjeve iz Kontrolne liste 1 dio E;.
- suzbijanje rasta nepoželjnog bilja pored željezničkih pruga (vozovi, dvokolica) treba da ispunjavaju i zahtjeve iz Kontrolne liste 1 dio F.

Odabir objekata se vrši sistemom slučajnog uzorka u skladu sa analizom rizika na osnovu postojanja dokaza o nepravilnostima:

Sistem rangiranja	
Nivo rizika	Vrsta monitoringa
Nizak nivo prioriteta: -ne postoji dokaz o nepravilnosti (izvor: dosadašnja praćenja, izvještaji ili drugi podaci); -nizak nivo očekivanih nepravilnosti; - manja zastupljenost na tržištu.	Rutinski u cilju provjere usaglašenosti i obezbjeđenja potrebnih informacija.
Srednji nivo prioriteta: -postoji dokaz o nepravilnosti (izvor: dosadašnja praćenja, izvještaji ili drugi podaci); -očekivana pojava nepravilnosti; - veća zastupljenost na tržištu; - narastajuća popularnost.	Rutinski u cilju provjere usaglašenosti i obezbjeđenja potrebnih informacija, radi praćenja prethodnih rezultata.
Visok nivo prioriteta: - skoriji dokaz o nepravilnosti (izvor: dosadašnja praćenja, izvještaji ili drugi podaci); - dokaz o opasnosti za ljude, bilje, životinje ili životnu sredinu; - očekivana pojava ciljane nepravilnosti.	Ciljani za identifikovane probleme.

Monitoring vrše ovlašćena pravna lica uz korišćenje kontrolnih lista u skladu sa godišnjim Planom službenih kontrola.

Prilikom monitoringa ovlašćeno pravno lice popunjava kontrolne liste koje su sastavni dio ovog programa i koje služe za dalje praćenje stanja.

Ovlašćeno pravno lice izvještaj i popunjene kontrolne liste dostavlja i organu uprave nadležnom za fitosanitarne poslove - Odsjek za sredstva za zaštitu bilja.

Sredstva za sprovođenje ovog programa obezbijeđena su Budžetom Crne Gore za 2020. godinu na poziciji 2622 Program: Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi (na poziciji 4149 ostale usluge) prema Programu fitosanitarnih mjera za 2020. godinu.

Ovaj program objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

*Ovim programom prenešena su pravila za funkcionisanje opreme za upotrebu sredstava za zaštitu bilja u skladu sa Aneksom II Direktive 128/2009 / EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. kojom se uspostavlja okvir za akciju Zajednice da se postigne održivo korišćenje pesticida

Broj: 05-313/20-1977/4
Podgorica, 2. marta 2020. godine

Ministar,
mr Milutin Simović, s.r.

Kontrolna lista 1

DIO A	
Lista standarda za uredaje	
MEST EN ISO16122-1	
MEST EN ISO 16122-2	
MEST EN ISO 16122-3	
MEST EN ISO 16122-4	
MEST EN ISO16119-1	
MEST EN ISO16119-2	
MEST EN ISO16119-3	
MEST EN ISO16119-4	
DIO B	
Lista standarda za provjeru uredaja	
MEST EN ISO 16122-2	
DIO C	
OPŠTI ZAHTJEVI	
Zdravstveni, sigurnosni i zahtjevi životne sredine vezani za pregled uredaja za upotrebu pesticida	
Pregled uredaja za upotrebu pesticida obuhvata sve aspekte važne za postizanje visokog nivoa bezbjednosti i zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. Optimalna i efikasna primjena obezbjeđuje se pravilnim radom uredaja i funkcionišanjem opreme kojom se garantuje postizanje zadatih ciljeva. Uredaji za upotrebu pesticida treba da funkcionišu bezbjedno, treba da se propisno primjenjuju za predviđene svrhe radi obezbjeđivanja preciznog doziranja i distribucije. Uredaji treba da su u stanju da se sigurno, lako, potpuno pune i prazne, a da ne dolazi do curenja pesticida. Čišćenje treba da je lako i temeljno. Rad uredaja treba da je siguran, kontrolisan i treba da je omogućeno efikasno zaustavljanje sa mjesta operatera. Podešavanja treba da su jednostavna, tačna i ponovljiva.	
Pogonski djelovi	
Montirana zaštita pogonske osovine i zaštita priključka za energiju treba da je u besprekornom stanju, a zaštitni uredaji i pokretni ili rotirajući pogonski djelovi ne smiju se ometati u radu, radi obezbijedenja zaštite operatera.	
Pumpa	
Kapacitet pumpe treba da je prilagođen potrebama uredaja, a pumpa treba da pravilno funkcioniše radi obezbijedivanja stabilne i pouzdane doze. Pumpa treba da je nepropusna.	
Uredaj za mješanje	
Uredaj za mješanje treba da ima pravilan povratani tok radi postizanja ravnomjerne koncentracije ukupne količine rastvora u rezervoaru.	
Rezervoar	
Rezervoar, uključujući mjerač količine u rezervoaru, uredaji za punjenje, sita i filtri, sistemi pražnjenja i ispiranja i uredaji za mješanje funkcionišu na način da u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju slučajno rasipanje, neravnomernu koncentraciju sredstva, izlaganje operatera i zaostajanje količine rastvora u rezervoaru.	
Sistem za mjerjenje, kontrolu i regulaciju	
Uredaji za mjerjenje, stavljanje u pogon, gašenje i regulaciju pritiska i/ili brzine protoka, treba da: su pravilno kalibrисани, ispravno rade i da ne propuštaju. Tokom primjene treba da je omogućena laka kontrola pritiska i funkcionišanje uredaja za podešavanje pritiska. Radi obezbjeđivanja ravnomjerne primjene, uredaji za regulaciju pritiska treba da održavaju stalni radni pritisak pri stalnom broju obrtaja pumpe.	
Cijevi i crijeva	
Cijevi i crijeva treba da su ispravnom stanju kako bi se izbjeglo ometanje protoka tečnosti ili slučajno izlivanje prilikom kvara. Kod rada pri maksimalnom pritisku ne smije doći do curenja iz cijevi ili crijeva.	
Filtriranje	
Radi izbjegavanja turbulencije i neravnomjernost prilikom prskanja filteri treba da su u besprekornom stanju, a veličina otvora na filteru treba da odgovara veličini dizne montirane na prskalicu. Ako je ugrađen, mjerač zagrušenja filtera on treba da pravilno funkcioniše.	
Grane prskalice sa diznama (kod uredaja za raspršivanje pesticida pomoću vodoravno postavljenih grana, locirane blizu kulture ili materijala koji se tretira). Grane prskalice sa diznama treba da su besprekornom stanju, stabilne u svim smjerovima. Sistemi za učvršćivanje i regulaciju, amortizeri nemamjernih pokreta i ispravljač nagiba treba da pravilno funkcionišu.	
Dizne	
Dizne treba da pravilno funkcionišu radi sprječavanja kapanja u trenutku prestanka prskanja. Kako bi se obezbijedila ravnomerna primjena, količina protoka kroz svaku pojedinu diznu ne smije da znatnije odstupa od podataka u tabelama za količinu protoka koju preporučuje proizvođač.	
Distribucija	
Poprečna i vertikalna (uspravne kulture) distribucija u ciljanom području treba da je ravnomerna.	

Ventilator (za opremu kojom se raspršuju pesticidi uz pomoć vazdušnog strujanja)

Ventilator treba da je u besprekornom stanju i da obezbijeđuje stabilno i pouzdano vazdušno strujanje.

TEHNIČKI ZAHTJEVI

Tehnički zahtjevi za uređaje za hemijsko tretiranje sjemenskog materijala

Bezbjednost	<ul style="list-style-type: none">- pogonski djelovi i štitnici pogonskih djelova treba da su u ispravnom stanju bez znakova prekomjerne upotrebe;- oprema za paljenje i gašenje treba da radi ispravno;- uređaje na električni pogon treba provjeriti, električni priključci (konektori, kablovi) treba da su slobodni od oštećenja, pukotina i drugih vidljivih deformacija;- cijevi i cjevovodi ne smiju da cure i da imaju vidljive znake prekomjerne upotrebe ili savijanja, posjekotine, pukotine ili trenja sa drugim djelovima uređaja;- komora za miješanje pesticida i sjemena treba ispravno da funkcioniše i da bude bez pukotina i oštećenja koja mogu dovesti do curenja;- usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom;
Kontrolni sistemi	<ul style="list-style-type: none">- kontrolni uređaji (nadzor nad radom) treba da pravilno i pouzdano funkcionišu u radu;- ako uređaji imaju ekran, prikazi na ekranu treba da su jasni, vidljivi i čitljivi;- oprema za mjerjenje i podešavanje protoka treba da radi ispravno;- usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom i testom radne sposobnosti;
Hemijska obrada sjemena:	<ul style="list-style-type: none">- uređaji sa kontinuiranim radom, treba da obezbijede da se protok prekida čim se prekine protok sjemena i obrnuto;- uređaj treba da je u mogućnosti da podešava specifičnu težinu sjemenske jedinice;- instalirana druga oprema treba da radi ispravno;- usaglašenost se provjerava vizuelnim pregledom i testom radne sposobnosti;
Doza	<ul style="list-style-type: none">- podešavanje doze treba da bude jasno vidljivo;- kalibracija uređaja treba je omogućena;- potrebna je odvojena kalibracija sjemena i pesticida kako bi se utvrdila količina sjemena i protok pesticida prije početka hemijske obrade sjemena;- usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom i pregledom adekvatnosti doze;
Punjjenje i rezervoari za pesticide	<ul style="list-style-type: none">- uređaji trebaju obezbjeđivati dobro zatvaranje, a prilikom punjenja tečnim prsticidima, pesticid ne smije prskati unazad;- ako uređaj ima ventil za pražnjenje rezervoara, on treba da funkcioniše pravilno;- rezervoar treba da ima oznake za nivoe tečnosti koje se mogu instalirati unutar rezervoara i koje treba da su jasno vidljive i čitljive iz radnog položaja;- poklopac rezervoara treba da je dobro zatvoren, bez deformacija i rupa radi sprječavanja slučajnog otvaranja rezervoara, a na poklopcu treba da su postavljeni dihtunzi, koji ne smiju da se oštete;- treba da se obezbijedi regulacija pritiska (radi sprječavanja prekomernog pritiska i nadpritisaka u rezervoaru);- treba da se obezbijedi efikasno miješanje i rezervoar uređaja treba da je napunjen do polovine;- ako uređaj ima vazdušnu komoru, pritisak treba da je u skladu sa preporukama proizvođača uređaja ili u rasponu od 30% do 70% radnog pritiska;- usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom i radnim testom;
Čišćenje	<ul style="list-style-type: none">- opremu za čišćenje ostataka pesticida treba da radi pravilno;- oprema za spoljno čišćenje ili čišćenje drugih djelova uređaja treba da radi pravilno;- usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom i radnim testom;
Manometar	<ul style="list-style-type: none">- manometar na uređaju treba da je u skladu sa zahtjevima navedenim u MEST EN ISO 16122-2: 2015;- manometar se pregleda na način naveden u MEST EN ISO 16122-2: 2015;- usklađenost se provjerava mjerjenjima;
Filteri	<ul style="list-style-type: none">- ako su na uređaj instalirani filteri, treba da su u dobrom stanju;- ako su filteri ugrađeni u cijevi, treba da su instalirani tako da se mogu zamijeniti;- gustoća mrežice treba da odgovara diznama ugrađenim na uređaj prema uputstvima proizvođača dizni;- usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom i uvidom u specifikaciju;
Pumpa	<ul style="list-style-type: none">- kapacitet pumpe treba da ispunjava zahtjeve uređaja;- pumpa treba da je zatvorena, bez kapanja i curenja;- provjera karakteristika pumpe vrši se na način naveden u MEST EN ISO 16122-2: 2015;- usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom, testom karakteristika i mjerjenjima.

Tehnički zahtjevi za uređaje za hemijsko tretiranje sjemenskog materijala	
Bezbjednost	<ul style="list-style-type: none"> - u slučaju da je uređaj sa električnim upravljanjem, treba da se provjeri da li su izvedeni električni priključci (konektori, kablovi) bez oštećenja, pukotina i drugih vidljivih deformacija; - sva oprema koja se koristi za pokretanje i zaustavljanje uređaja i podešavanje protoka treba da funkcionišu tačno i pouzdano; - usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom i testiranjem karakteristika;
Kontrolni sistemi	<ul style="list-style-type: none"> - uređaji za kontrolu i podešavanje protoka treba da pravilno funkcionišu; - radni parametri se ne smiju automatski mijenjati tokom rada uređaja; - usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom i radnim testom;
Okvir	<ul style="list-style-type: none"> - elektroinstalacija i dovodi ne smiju da pokazuju znake prekomjernog savijanja i habanje i treba da su usmjereni da se ne savijaju. Stanje linija cijevi i crijeva se provjerava u praznom hodu i radnom stanju uređaja; - ako je aparat opremljen ventilatorom, treba da su u dobrom stanju, pravilno pričvršćen i osiguran odgovarajućim osiguračem (mrežom) za ventilator. Lopatice ne smiju da pokazuju znake pretjerane upotrebe. Filter za vazduh treba da je čist i u dobrom stanju; - usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom i testiranjem karakteristika;
Rezervoar	<ul style="list-style-type: none"> - rezervoar treba da ima pokazatelj nivoa tečnosti, koji treba da je smješten unutar rezervoara i treba da je vidljiv i čitljiv sa mjesta na kome se rezervoar puni; - vidljivost miješanja rastvora može se obezbijediti tokom rada uređaja; - poklopac rezervoara treba da je dobro zatvoren, bez deformacija i rupa. Da bi se sprječilo slučajno otvaranje rezervoara, na poklopcu treba da su postavljeni dihtunzi, koji ne smiju da budu oštećeni; - pražnjenje rezervoara treba da je omogućeno bez posebne dodatne opreme kako ne bi došlo do kontaminacije životne sredine ili operatera; - ako aparat ima spoljnju ili unutrašnju opremu za čišćenje treba da je ispravna; - kada uređaj radi, u rezervoaru se treba obezbijediti pritisak koji preporučuje proizvođač uređaja (obično 0,3 - 0,4 bara); - usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom i testiranjem karakteristika.
Protok i rad uređaja	<ul style="list-style-type: none"> - ispitivanje protoka uređaja vrši se kada je uređaj nepomičan i rezervoar je napola napunjeno čistom vodom, kada uređaj ne radi i protok kroz dizne je prekinut, a kada uređaj radi uspostavlja se i protok kroz dizne. Ne bi trebalo da dode do curenja na bilo kom dijelu uređaja; - mjerjenje protoka ne smije da odstupa više od $\pm 15\%$ nominalne vrijednosti koju preporučuje proizvođač uređaja, sa diznama ugrađenim na uređaj koji je preporučio proizvođač i motor uređaja koji radi kao u stvarnoj verziji; - kontrola provjerava obrazac distribucije magle. Magla treba da je ravnomjerno raspoređena. Ne bi trebalo da postoje prepreke za stepen zamagljenja; - testiranje se izvodi u skladu sa preporučenim podešavanjima kako bi se vizuelnim pregledom utvrdilo da li je aplikacija ujednačena i da li su kapljice dovoljno male; - u slučaju toplotnih maglenki, paljenje treba da je ispravno; - provjerite funkciju gorionika; - u slučaju toplotnih maglenki sistem sagorijevanja treba da pravilno funkcioniše; - ako uređaj ima kompresor, kompresor treba da pravilno radi; - ako uređaj ima ventilator, provjeriti ventil za kontrolu protoka; - usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom, testom karakteristika i mjerjenjima;
Filteri	<ul style="list-style-type: none"> - na usisnom dijelu pumpa treba da je postavljen najmanje jedan filter; - filteri i ulošci filtera treba da su u dobrom stanju (čisti i bez deformacija), u skladu sa uputstvima proizvođača i da su instalirani tako da se mogu zamijeniti; - usklađenost se provjerava vizuelnim pregledom i uvidom u specifikaciju
Manometar	<ul style="list-style-type: none"> - ako je na uređaj instaliran manometar, on treba da je u skladu sa zahtjevima navedenim u MEST EN ISO 16122-2: 2015; - manometar se pregleda na način naveden u MEST EN ISO 16122-2: 2015; - usklađenost se provjerava mjerjenjima.

DIO E

Tehnički zahtjevi za uređaje za inkorporaciju granula

Bezbjednost	<ul style="list-style-type: none"> - sva oprema za mjerjenje, uključivanje i isključivanje i podešavanje protoka treba da bude pouzdana i ne smije da propušta; - cijevi i dovodi ne smiju da pokazuju znake prekomjernog savijanja, korozije i površinskog habanja i treba da se postave na takav način da se ne sabijaju; - ako je upotreba granulata propisana za određenu upotrebu, treba da se obezbijedi i pokrivanje granulata prilikom podizanja mašine;
--------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - usaglašenost se provjerava vizuelnim pregledom i testiranjem karakteristika;
Rezervoar za sjeme	<ul style="list-style-type: none"> - rezervoari za sjeme ne smiju imati deformacije i rupe koje bi prouzrokovale puštanje pesticida u okolinu ili omogućavanje prodiranja vlage u rezervoar za sjeme; - rezervoari za sjeme treba da su čvrsto pričvršćeni na uređaj; - poklopac rezervoara za sjeme treba da je čvrsto postavljen da spriječi slučajno otvaranje; - treba da se omogući sakupljanje ostataka sadržaja prskanja bez posebne opreme kako se ne bi kontaminirala životna sredina ili operater; - pristup treba da bude obezbijeđen; - uskladenost se provjerava vizuelnim pregledom;
Doza	<ul style="list-style-type: none"> - tokom rada uređaj se treba kontinuirano dozirati, a granulat kontinuirano dozirati tokom pražnjenja rezervoara za sjeme. Ovaj se zahtjev odnosi na kapacitet punjenja od 10% do 100%; - granulat ne smije da ispadne iz uređaja nakon zaustavljanja mehanizma za doziranje; - brzina izbačenog granulata ne smije odstupati više od 10% od zadate vrijednosti; - ako uređaj ima elektronski način rada (elektronski signal, GPS senzori), izbacivanje granulata treba da radi radi ispravno; - uskladenost se provjerava vizualnim pregledom i pregledom adekvatnosti doze;
Kontrolni sistemi	<ul style="list-style-type: none"> -upravljački uređaji (kontrola rada) trebaju pravilno i pouzdano funkcionisati i na taj način da se njima može upravljati tokom rada uređaja; - ako uređaji imaju ekran, prikazi na ekrantu trebaju da su jasni, vidljivi i čitljivi; - uskladenost se provjerava vizuelnim pregledom i testiranjem karakteristika;

DIO F

Tehnički zahtjevi za uređaje za suzbijanje rasta nepoželjnog bilja pored željezničkih pruga

Bezbjednost	<ul style="list-style-type: none"> - cijevi i cjevovodi trebaju da su zapečaćeni na maksimalnom radnom pritisku sistema uređaja; - cijevi i crijeva ne smiju da propuštaju, pokazuju znakove prekomjernog savijanja i habanja, i trebaju da su postavljeni tako da se ne savijaju i ne trljaju o druge djelove uređaja; - kada su cijevi u radnom položaju, ne trebaju da se nalaze u oblasti primjene raspršivača; - sva zaštita namijenjena zaštiti operatera uređaja treba da je instalirana i da se pravilno koristi. Trebaju da su zaštićeni pristupi drugim pokretnim djelovima uređaja; - okidač treba pravilno funkcionisati i raditi tako da se blokira u zatvorenom položaju i ne zaključava u otvorenom položaju. Sistem za uključivanje / isključivanje montiran na pištolju za raspršivanje treba da se brzo uključuje i isključuje. Ne smije da je kontinuiranog kapanja kada je okidač u zatvorenom položaju; - uskladenost se provjerava vizuelnim pregledom i testiranjem karakteristika;
Sistemi upravljanja	<ul style="list-style-type: none"> - uređaji za mjerjenje (uključivanje i isključivanje) i regulisanje pritiska i / ili protoka trebaju pravilno funkcionisati; - tokom kontinuiranog rada uređaja, sva oprema za regulaciju pritiska treba da održava konstantan pritisak ili protok od $\pm 10\%$. Pritisak se treba vratiti u prvobitni radni pritisak u roku od 10 sekundi $\pm 10\%$ nakon isključivanja i ponovnog uključivanja uređaja; - ako je instaliran uređaj sa stalnim pritiskom, dozvoljeno je maksimalno kolebanje pritiska do 10% u slučaju isključenja pojedinih segmenata jedan po jedan. Mjerena se vrše na pojedinim segmentima; - prikazi podataka na ekrantu treba da su jasno čitljivi; - kontrole uređaja trebaju da su dostupne sa radnog mjesta i omogućavati preciznu i laku kontrolu uređaja; - ugrađene instalirane šine rasprskivača treba da su stabilne u svim smjerovima bez pretjeranog kretanja i savijanja; - druga instalirana oprema treba da radi pravilno; - uskladenost se provjerava vizuelnim pregledom, testom karakteristika i mjernjima;
Pumpa	<ul style="list-style-type: none"> - kapacitet pumpe treba da ispunjava zahtjeve uređaja; - pumpa treba da je dobro zatvorena i bez kapanja ili curenja; - fluktuacija pritiska (pulsiranje) ne smije preći 5% radnog pritiska pumpe; - ako postoji vazdušna komora, membrana se ne smije oštetiti. Tokom ispitivanja vazdušnog ventila ne smije se pojaviti tečnost. Pritisak vazduha treba da je isti kao zazor koji preporučuje proizvođač uređaja i treba da je između 30% i 70% radnog pritiska za korišćene dizne; - provjera karakteristika pumpe vrši se na način naveden u MEST EN ISO 16122-2: 2015; - usaglašenost se provjerava vizuelnim pregledom, testom karakteristika i mjernjima.
Rezervoar:	<ul style="list-style-type: none"> - poklopac rezervoara treba da je dobro zatvoren i bez deformacija i rupa. Da bi se spriječilo slučajno otvaranje rezervoara, na poklopcu trebaju da su postavljeni dihtunzi, koji ne smiju da se oštete; - sito treba da je prisutno u otvoru za punjenje kako bi se spriječilo da velike čestice udu u

	<p>rezervoar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervoar treba imati pokazatelj nivoa tečnosti koji se takođe može instalirati unutar rezervoara i treba da je jasno vidljiv i čitljiv sa mesta na kome se rezervoar puni; - uređaj treba imati kompenzacioni ventil za regulisanje pritiska da bi se sprječilo stvaranje pritiska ili nadpritiska u rezervoaru uređaja; - ako je uređaj opremljen uređajem za punjenje rezervoara vodom, povrtni tok iz rezervoara do izvora vode treba da je onemogućen. Vidljivo miješanje tečnosti može se obezbijediti tokom rada uređaja; - ako uređaj ima ventil za pražnjenje rezervoara, on treba da radi pouzdano i treba omogućiti prikupljanje sadržaja rezervoara bez kontaminacije životne sredine ili operatera; - uskladenost se provjerava vizuelnim pregledom i testom karakteristika;
Filetri	<ul style="list-style-type: none"> - na pumpi i usisnom dijelu treba da je ugrađen najmanje jedan filter; - filteri treba da su u dobrom stanju (čisti i bez deformacija), gustoća mrežice treba da odgovara diznama ugrađenim u uređaj prema uputstvima proizvođača dizni; - filter patroni trebaju da su zamjenljivi / u skladu sa uputstvima proizvođača; - uskladenost se provjerava vizuelnim pregledom i uvidom u specifikaciju;
Čišćenje	<ul style="list-style-type: none"> - ugrađena oprema za čišćenje ostataka pesticida treba pravilno da radi; - opremu za spoljno čišćenje ili čišćenje drugih djelova uređaja treba da radi pravilno; - uskladenost se provjerava vizuelnim pregledom i radnim testom;
Manometar	<ul style="list-style-type: none"> - ako je na uređaju instaliran manometar, on treba da je u skladu sa zahtjevima navedenim u MEST EN ISO 16122-2: 2015; - manometar se pregleda na način naveden u MEST EN ISO 16122-2: 2015; - uskladenost se provjerava mjerjenjima;
Dizne	<ul style="list-style-type: none"> - nakon isključivanja uređaja iz dizni ne smije biti kontinuiranog kapanja, pet sekundi nakon što ispusti mlaz za raspršivanje; - dizne treba da su istovremeno uključene i isključene; - oblik dizni treba da je prikladan za predviđenu upotrebu (npr. nanošenje na ivice); - tijelo svake dizne treba da je u skladu sa namjeravanom upotrebom iz specifikacije proizvođača; - tokom rada, položaj dizni ne smije se nemjerno mijenjati. Ako je uređaj opremljen diznama na daljinsko upravljanje (npr. za prskanje neravnog terena), treba da pravilno funkcioniše; - treba da je omogućeno uključivanje ili isključivanje pojedinih djelova traka prskalice uređaja; - primjena rastvora za raspršivanje treba da je omogućena na način da je u slučaju primjene na jednoj strani voza moguće isključiti aplikaciju na drugoj strani voza; - ako na uređaju postoje dizne, treba se provjeriti uključivanje i isključivanje dizni što se postiže postavljanjem prepreke ispred dizni, a zatim vizuelnim posmatranjem vremena reakcije i ponašanja dizni; - protok dizni treba da ispunjava zahteve navedene u MEST EN ISO 16122-2: 2015; - ispitivanje protoka dizni za poznati i nepoznati protok vrši se u skladu sa MEST EN ISO 16122-2: 2015; - uskladenost se provjerava vizuelnim pregledom, testom karakteristika i mjerjenjima.
Znak za označavanje uređaja	<p>(1) Znak o obavljenoj provjeri sastoji se iz tri dijela i crvene je boje, a štampa se u C:36, M:0, Y:57, K:0 ili u PANTONE 7487 C. Osnovni dio znaka je pravougaonog oblika veličine 100x80 mm. Sastoji se od teksta, brojeva i loga Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u sredini znaka. Tekst i brojevi znaka ispisani su pismom Arial. Na gornjoj ivici znaka otisnuto je 6 crnih tačaka sa godinama, na donjem 12 crnih tačaka sa mjesecima, na lijevoj bočnoj ivici znaka 16 crnih tačaka, a na desnoj bočnoj ivici 15 crnih tačaka sa danima. U gornjem dijelu znaka velikim štampanim slovima veličine pisma 24 pt ispisano je »PREGLEDANO«. Logo: kružnica posebne strukture sa elementima motiva biljne proizvodnje: maslina, citrusa, jagoda i vinove loze unutar koje je naziv: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove isписан slovima veličine pisma 15 pt. U donjem dijelu znaka nalazi se broj znaka koji se navodi brojevima u veličini pisma 18 pt. Broj znaka sastoji se iz dva dijela. Prvi dio je trocifreni i predstavlja broj ovlašćenog pravnog lica, a drugi dio znaka sastoji se od šest cifara i predstavlja serijski broj znaka. Između prvog i drugog dijela znaka nalazi se crtica. Osnovni dio znaka lijepi se na ispravni provjereni uređaj. Naljepnica sa znakom je narezana na krajevima, radi sprječavanja skidanja sa uređaja bez oštećenja. Naljepnica se štampa na materijalu otpornom na habanje i bojama koje su otporne na tečnosti, svjetlost i ostale atmosferske uticaje najmanje za dužinu trajanja znaka od pet godina. Ispod osnovnog dijela znaka nalaze se dva pomoćna dijela znaka u obliku pravougaonika iste veličine u boji osnovnog dijela znaka, a na ovima je otisnut isti broj znaka u crnoj boji od kojih se jedan lijepi na izvještaj o obavljenoj provjeri, a drugi na uređaj.</p> <p>(3) Znak o obavljenoj provjeri izraduje Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, a zadužuju ovlašćena pravna lica koja po završetku provjera stavlju znak na uređaj ako ispunjava uslove.</p> <p>(4) Znak o obavljenoj provjeri izdaje se sa rokom važnosti od tri godine od datuma zadnjeg pregleda/izdavanja znaka.</p> <p>(5) Znak o obavljenoj provjeri stavlja se na vidno mjesto na uređaju gdje je najmanja mogućnost oštećenja znaka.</p> <p>(6) U slučaju gubitka ili oštećenja znaka o obavljenoj provjeri, vlasnik/korisnik uređaja je dužan da zatraži izdavanje novog znaka od ovlašćenog pravnog lica koje mu je izdalo posljednji znak.</p>

Kontrolna lista 2

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Kontrolor uređaja: (Test station)	Broj znaka: _____ (Label No.) Prostor za znak: (Place for label)
--	---

ISPRAVNOST UREĐAJA ZA UPOTREBU PESTICDA

Certificate for the inspection of pesticide application equipment
according to EN 13790 / 16122 standard

Podaci o vlasniku:

(Owner's identity)

Ime i prezime: _____
(Name and Surname)

Adresa vlasnika: _____
(Owner address)

Vrsta uređaja:

(Type of application equipment)

- prskalica (boom sprayer)
- zamagljivač (sprayer)
- ručno voženi uređaji (handheld operated equipment)
- automatski uređaji (automatic equipment)
- uređaji za zamagljivanje (fogging equipment)
- uređaji za nanošenje granulata (granular applicator)
- uređaji za hemijsko tretiranje sjemenskog materijala (seed treatment equipment)
- drugi uređaji (others equipment)

Podaci o uređaju:

(Identification of the equipment):

Proizvođač: _____ Godina proizvodnje: _____
(Manufacturer) (Year of manufacture)

Tip: _____ Serijski broj: _____
(Type) (Serial No.)

Datum kupovine – samo za nove uređaje: _____
(Date of purchase–only for new equipment)

Napomena: _____
(Notes)

Rezultat provjera:

(Conclusions of the inspection)

Uređaj odobren:
(Equipment approved)

Da
(Yes)

Ne
(No)

Mjesto i datum: _____
(Place and date)

Važenje znaka: _____
(Validation of label)

Potpis kontrolora: _____
(Signature)

311.

Na osnovu člana 10 stav 3 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni list CG”, broj 51/08 i 18/14), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, uz saglasnost Ministarstva zdravlja, donijelo je

PROGRAM MONITORINGA ODRŽIVE UPOTREBE PESTICIDA ZA 2020. GODINU

Programom monitoringa održive upotrebe pesticida (u daljem tekstu: Program) određuju se vršioci, broj objekata i kontrolne liste za poljoprivredna gazdinstva na kojima se upotrebljavaju i skladište pesticidi.

Cilj Programa je provjera uslova objekata za skladištenje sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednim gazdinstvima.

U Crnoj Gori do 2020.godine registrovana su 3844 poljoprivrednih proizvođača hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje.

Programom su određeni prioriteti u skladu sa analizom rizika, na osnovu veličine poljoprivrednih površina, dosadašnjih dokaza o utvrđenim nepravilnostima sa ciljem utvrđivanja stanja u objektima u kojima se skladište pesticidi.

Svaka promjena uslova u objektima za skladištenje u odnosu na propisane uslove treba da bude evidentirana i otklonjena jer može dovesti do promjena u samom pesticidu što može direktno uticati na njihovu efikasnost ali imati uticaj i na zdravlje ljudi, bilja (fitotoksičnost) i životnu sredinu.

Program ima za cilj utvrđivanje nepravilnosti radi njihovog otklanjanja i sprovodenja pravovremenih aktivnosti u cilju otklanjanja potencijalne opasnosti za ljude, bilje, životinje ili životnu sredinu.

Programom se obuhvataju objekti za skladištenje kod primarnih proizvođača sa najvećom površinom pod proizvodnjom kao i oni koji hranu plasiraju na tržište kako bi se stvorila jasnija slika o održavanju propisanih uslova u skladu sa Nacionalnim planom za održivu upotrebu pesticida.

Pri izboru objekata za monitoring uzimaju se u obzir slijedeći faktori: veličina poljoprivredne proizvodnje, zastupljenost na tržištu, kao i podaci o neusaglašenostima iz prethodnih perioda.

Skladištenje sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednom gazdinstvu je od izuzetne važnosti radi sprječavanja kontaminacije i samog korisnika pesticida ali i za zaštitu životne sredine.

Skladište za sredstva za zaštitu bilja treba da se koristi samo za tu svrhu i da kapacitetima odgovara veličini proizvodnje, treba da je fizički odvojeno od hrane, hrane za životinje i drugih osjetljivih proizvoda koji se mogu kontaminirati direktnim ili indirektnim putem.

Skladište mora biti udaljeno bar 10 metara od vodotoka i nikako ne smije biti pod nagibom niti na mjestu koje može biti poplavljeno.

Materijali koji se koriste za izgradnju skladišta moraju biti čvrsti, otporni na vatru i da se lako čiste (beton, cigla i kamen se preporučuju). Pod skladišta mora biti nepromočiv. Krov treba da je izrađen od nezapaljivog materijala i mora da obezbijedi dovoljnu toplotnu izolaciju kako bi se spriječio uticaj ekstremnih temperatura. Ovaj aspekt, u kombinaciji sa efikasnom ventilacijom, obično putem otvora u gornjem i donjem dijelu zidova, obezbjeduje adekvatnu ventilaciju unutar skladišta. Osvijetljenost treba da bude dovoljna da se etikete mogu pročitati bez dodatnog napora, a police treba da budu od nezapaljivog, neupijajućeg i perivog materijala. Sredstva za zaštitu bilja treba da se čuvaju na takav način da se očuva kvalitet sredstava za zaštitu bilja i bezbjednost radnika koji imaju pristup.

Sredstva za zaštitu bilja treba čuvati isključivo u originalnom pakovanju i ne smiju se prepakivati u drugu ambalažu koja bi mogla da dovede u zabludu potencijalnog korisnika, nakon otvaranja ambalaže u slučaju kada preostane dio preparata, ambalažu je potrebno ponovo adekvatno zatvoriti (prilagođeno vrsti ambalaže) kako bi se onemogućilo prosipanje, isparavanje i ostali vidovi moguće kontaminacije. Pesticidi treba da su složeni na način da se lako identifikuju i da budu grupisani prema namjeni.

Količina sredstva za zaštitu bilja koja se skladišti treba da je procijenjena u skladu sa potrebama za zaštitu bilja na tom gazdinstvu i treba ih koristiti u skladu sa pravilom: „Prvi kupljeni preparat se i prvi koristi“.

Čvrste formulacije čuvaju se na policama iznad tečnih formulacija radi izbjegavanja prolivanja tečnosti u slučaju curenja na čvrste formulacije.

	<p>U skladištu treba da se nalaze i svi mjerni instrumenti za sredstva za zaštitu bilja (menzure, pipete, vage i slično) koji treba da su čisti.</p> <p>Skladišta treba da su opremljena sa kontejnerom za odlaganje prazne ambalaže u skladu sa propisanim uputstvima radi obezbjeđivanja neškodljivog sakupljanja i odlaganja ovog otpada.</p> <p>Ukoliko na gazdinstvu postoji sjeme tretirano sredstvima za zaštitu bilja, ono se može skladištiti do sadnje u istom skladištu, kako ne bi došlo u kontakt sa životinjama.</p> <p>Pristup sredstvima za zaštitu bilja treba da je ograničen na lica koja su obučena za rukovanje sa pesticidima odnosno lica koja imaju položen specijalistički kurs za sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>Oznake upozorenja treba postaviti na samom ulazu u skladište, vrata ormara i slično. Oznake treba da ukažu da se u skladištima nalaze sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>Oznake upozorenja treba da ukazuju na sljedeće: “zabranjen pristup”, “ne izlagati otvorenom plamenu”“zabranjeno pušenje”.</p> <p>Takođe, neophodno je zaštитiti i ventilacione otvore.</p> <p>U skladištu ne smije postojati potencijalni izvor požara, a električne instalacije treba da budu redovno održavane.</p> <p>Radnici koji imaju pristup treba da razumiju zdravstvena i bezbjednosna pravila koja se moraju poštovati.</p>
--	--

Higijena i korišćenje lične zaštitne opreme su od suštinskog značaja za sve koji potencijalno dolaze u kontakt sa sredstvima za zaštitu bilja. Lična zaštitna oprema i kupatila ne smiju biti u istoj prostoriji gdje je i skladište sredstava za zaštitu bilja.

Lična zaštitna oprema se čuva u ormarićima.

U skladištu treba da postoji i oprema u slučaju prosipanja sredstva za zaštitu bilja: pjesak, jake plastične kese, kante, četka, a preporučuje se i postavljanje protivpožarnog aparata.

Ako dođe do prosipanja sredstva za zaštitu bilja potrebno je:

- zaustaviti dalje curenje;

- provjetriti prostoriju;
- očistiti prosuti proizvod i skladište ili ako je potrebno (naročito tečne formulacije), nasuti inertnim materijalom (npr. pjesak) i sakupiti prosuti proizvod;
- ove materijale sakupiti u plastične čvrste vreće i ukloniti na propisan način

Monitoring vrše fitosanitarni inspektorji uz korišćenje kontrolnih lista i u skladu sa godišnjim Planom službenih kontrola.

Prilikom monitoringa fitosanitarni inspektor popunjava kontrolne liste koje su sastavni dio ovog programa i koje služe za dalje praćenje stanja u objektima i praćenje sprovođenja naloženih mjera.

Fitosanitarni inspektor kontrolnu listu dostavlja i organu uprave nadležnom za fitosanitarne poslove - Odsjek za sredstva za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Uprava).

Ovaj program objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:05-313/20-2068/4
Podgorica, 9. marta 2020. godine

Ministar,
mr **Milutin Simović**, s.r.

Kontrolna lista 1

	Crna Gora Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Fitosanitarna inspekcija	Adresa: Serdara Jola Pletića br.26, 81000 Podgorica, Crna Gora tel: +382 20 201 945 fax: +382 20 201 946 www.ubh.gov.me		
1. OPŠTI DIO (korisnici pesticida¹⁾				
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Službeni list CG, br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014)				
Tip kontrole:	Korisnici pesticida:			
vizuelna <input type="checkbox"/>	dokumentaciona <input type="checkbox"/>	do 0,1 ha <input type="checkbox"/> od 0,1 do 1 ha <input type="checkbox"/> preko 1ha <input type="checkbox"/>		
Broj predmeta:	Naziv/ime i prezime i adresa:			
Datum:	Naziv/ima i prezme i adresa objekta:			
Pregledu prisutna stranka ² (ime i prezime):				
2. SPECIJALISTIČKI KURS ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA				
2.1 Lice ima završen specijalistički kurs za sredstva za zaštitu bilja (nabavku, smještaj, čuvanje i upotrebu SZB)	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>		
2.2 Ime i prezime obučenog lica:				
2.3 Da li je stručno lice u momentu kontrole prisutno u objektu?	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>		
2.4 Ako je lice završilo specijalistički kurs za sredstva za zaštitu bilja upisati broj legitimacije:				
*Ako je odgovor na pojedinačna pitanja od 2.1 do 2.4 negativni fitosanitarni inspektor postupa u skladu sa članom 15 stav 1 tačka 1 Zakona o inspekcijskom nadzoru ³ radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, inspektor je ovlašćen i obavezan da subjektu nadzora: 1) ukaže na utvrđene nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje; Mjera traje dok se ne otklone nepravilnosti, odnosno dok traju okolnosti zbog kojih su izrečene. Inspektor može preduzeti, istovremeno, i više upravnih mjer ili radnji kada to nalaže javni interes ili svrha i cilj nadzora.				
3. PODACI OD ZNAČAJA ZA STATUS				
3.1 Da li je korisnik pesticida registrovan u odgovarajuće registre?	Da <input type="checkbox"/>	Ne <input type="checkbox"/>		
3.2 Ako je registrovan od strane Uprave upisati broj rješenja:				
* Ukoliko se radi o proizvođaču hrane biljnog porijekla koji nije upisan u registar u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti bilja i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti bilja ili drugim zakonima te ako je odgovor na pojedinačna pitanja od 3.1 do 3.2 negativni fitosanitarni inspektor postupa u skladu sa članom 15 stav 1 tačka 1 Zakona o inspekcijskom nadzoru radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, inspektor je ovlašćen i obavezan da subjektu nadzora: 1) ukaže na utvrđene nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje; Mjera traje dok se ne otklone nepravilnosti, odnosno dok traju okolnosti zbog kojih su izrečene. Inspektor može preduzeti, istovremeno, i više upravnih mjer ili radnji kada to nalaže javni interes ili svrha i cilj nadzora.				
Uslovi u za evidenciju i skladištenje sredstava za zaštitu bilja				
4. OPIS KONTROLE I SMJERNICE	Provjera uskladenosti (popuniti odgovarajuće polje)			
	DA (pisati 1 bod)	NE (pisati 0 bodova)	n/p	Ukupno bodova
Evidencija				
4.1 lica koja posjeduju legitimaciju dužna su da vode evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja, pravilno čuvaju sredstva za zaštitu bilja i postupaju sa otpadom od sredstava za zaštitu bilja u skladu sa zakonom kojim je uredjen otpad ⁴				
Skladišta				
4.2 sredstva za zaštitu bilja su odvojena od drugih proizvoda;				
4.3 sredstva za zaštitu bilja su odvojena od lične zaštitne opreme;				

¹ Korisnik: privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice;

² Odgovorno licu u pravnom licu ili lice sa ovlašćenjima odgovornog lica, preduzetnik ili fizičko lice;

³ Zakon o inspekcijskom nadzoru "Službeni list RCG", br. 39/2003 i "Službenom listu CG", br. 76/2009, 57/2011, 18/2014, 11/2015 i 52/2016.

⁴ Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Službeni list CG, br. 51/2008, 40/2011 i 18/2014) član 8 stav 5; Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o upotrebi sredstava za zaštitu bilja "Sl. list CG", br. 24/2013

4.4 sredstva za zaštitu bilja su registrovana i odobrena;					
4.5 skladište je izgrađeno od čvrstih materijala;					
4.6 skladište je zaključano;					
4.7 skladišta je zaštićeno od ekstremno visokih temperatura;					
4.8 na ulazu u skladište postoje oznake upozorenja;					
4.9 dovoljna ventilacija kao bi se obezbijedilo cirkulisanje vazduha;					
4.10 skladište je dovoljno osvijetljeno					
4.11 police su od nezapaljivog, neupijajućeg i lako perivog materijala npr. metal;					
4.12 čvrste formulacije su iznad tečnih;					
4.13 u skladištu se nalazi oprema neophodna u slučaju prosipanja;					
4.14 u blizini skladišta se nalazi bočica za ispiranje očiju, voda za dekontaminaciju u slučaju prosipanja sredstva za zaštitu bilja, procedura i telefonski brojevi za hitne slučajeve i kutija za prvu pomoć.					

Ukupan broj bodova:

*Pri prvoj posjeti gazdinству u skladu sa načelom preventivnosti bilo bi opravdano imati sljedeći pristup:

Ako je odgovor na pojedinačna pitanja od 4.1 do 4.14 negativan fitosanitarni inspektor postupa u skladu sa članom 15 stav 1 tačka 1 Zakona o inspekcijskom nadzoru⁵ radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, inspektor je ovlašćen i obavezan da subjektu nadzora:

1) ukaže na utvrđene nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje;

Mjera traje dok se ne otklone nepravilnosti, odnosno dok traju okolnosti zbog kojih su izrečene. Inspektor može preduzeti, istovremeno, i više upravnih mjera ili radnji kada to nalaže javni interes ili svrha i cilj nadzora.

**Ako je izvedeni procenat rizika za pojedinačni objekat po procjeni kritičan fitosanitarni inspektor postupa u skladu sa članom 16 stav 1 tačka 8 Zakona o inspekcijskom nadzoru radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, inspektor je ovlašćen i obavezan da subjektu nadzora

8) **zabrani** proizvodnju, upotrebu ili **promet robe** ili pružanje usluga;

Komentari i napomene

Ime i prezime prisutne stranke⁶	Fitosanitarni inspektor

Kriterijumi za određivanje stepena rizika:

Redni broj	Stepen rizika	Broj bodova u procentima
1.	neznatan	91 do 100
2.	nizak	81 do 90
3.	srednji	71 do 80
4.	visok	61 do 70
5.	kritičan	60 i manje

⁵ Zakon o inspekcijskom nadzoru "Službeni list RCG", br. 39/2003 i "Službenom listu CG", br. 76/2009, 57/2011, 18/2014, 11/2015 i 52/2016.

⁶ odgovorno licu u pravnom licu ili lice sa ovlašćenjima odgovornog lica